

设计单单号：F1908138

KTC[®] 设计稿、样稿确认

(相同样稿以最新承认日期为准)

物料编号: _____

物料描述: 32C2B MAX 黑山+塞尔维亚文说明书 T5C1大板32MT101

& 32MT102

欧洲 3663方案 单向键 两芯 HDMI(28P 190x250mm)

设计申请人: _____ 设计人: _____

承认人: _____ 承认日期: _____

备注: 颜色: 内页、封面单黑印刷

材质: 内页、封面70g双胶纸

配两芯电源线

配BCC8-32蝶翼形固定式塑胶注塑底座


32MT102:侧贴膜: 7372-3200C1-22001411; 下贴膜: 7372-3200C1-12520261;
32MT101:侧贴膜: 7372-3200C1-22001411; 下贴膜: 7372-3200C1-12520241
7601-42E272-0044MAX1

参考设计: 7311-320C2B-02SMAX11, 在这基础上修改带S下接口图,
说明书封面显示32MT101 & 32MT102 两个客户名



32MT101
32MT102

LED TV



Korisničko uputstvo

Prije instaliranja i korišćenja pažljivo pročitati ovaj priručnik za pravilnu upotrebu. Preporučljivo je da se ovaj priručnik ispravno čuva radi budućeg konsultovanja. Slike u ovom priručniku služe samo kao reference.

Sadržaj

Bezbjednosno upozorenje i obavještenje	1
Montiranje i povezivanje	3
Sadržaj paketa	3
Montiranje TV seta	3
Povezivanje periferne opreme	4
Kontrolni tasteri na panelu	5
Daljinski upravljač	5
Osnovne operacije	7
Uključivanje/Režim pripravnosti	7
Izbor izvora signala	7
Opis operacija u okviru menija	7
Skeniranje programa	7
Opcija snimanja (REC)	8
Opcija time-shift snimanja	8
Multimedijalni plejer	8
Otklanjanje problema	9
Tehničke specifikacije	9
Uputstvo za montažu postolja	10

Bezbjednosno upozorenje i obavještenje


Hvala vam što se odabrali multifunkcionalni inteligentni LED TV visokih performansi koji proizvodi naša kompanija. Ovaj dragocjeni uređaj će vam pružiti bolji audiovizuelni užitak. Prilikom osmišljavanja ovog proizvoda, u obzir su uzeti faktori koji utiču na ličnu bezbjednost, dok je sam proizvod prije isporuke podvrgnut strogim testovima. Međutim, nepravilno funkcionisanje uređaja može prouzrokovati električni udar i požar. Da bi se osigurala bezbjednost, produžio radni vijek ovog uređaja i obezbijedilo njegovo najbolje funkcionisanje, prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo i oznake na uređaju i postupajte u skladu sa doljenavedenim bezbjednosnim uputstvima. Korisničko uputstvo sačuvajte za kasniju upotrebu.

	Upozorenje	Može dovesti do smrti
		Ukazuje na ponašanje koje nije dozvoljeno
	Pažnja	Može dovesti do povreda ili gubitka imovine
		Ukazuje na radnje koje moraju da se izvrše

U sljedećim okolnostima

- Nestanak struje ili nestabilan napon.
- Neuobičajeni zvuk ili miris iz uređaja.
- AC kabl za napajanje je oštećen.
- TV uređaj je oštećen usljed pada, potresa ili udarca.
- U TV uređaj je dospjela tečnost ili neko strano tijelo.

Odmah isključite TV uređaj, izvucite kabl za napajanje iz utičnice i obratite se ovlaštenim serviserima.



- Ukoliko dođe do curenja ugljenog gasa ili drugih zapaljivih gasova, nemojte izvlačiti kabl za napajanje iz TV uređaja ili drugih električnih uređaja. Umjesto toga, odmah zatvorite gasni ventil i otvorite vrata i prozore.



Upozorenje

-  Koristite samo napajanje od 100-240 VAC, 50/60 Hz.
- Kablove možete priključiti ili ih izvući tek nakon isključivanja napajanja.
- TV uređaj nemojte fiksirati na nestabilnim mjestima, jer u suprotnom može doći do njegovog pada, oštećenja ili čak požara.
- TV uređaj nemojte postavljati na mjesta:
 1. Direktno izložena suncu, sa vlagom, previsokom ili preniskom temperaturom ili velikom količinom prašine;
 2. Sa zapaljivim ili eksplozivnim supstancama;
 3. Sa zapaljivim ili korozivnim gasovima;
 4. U kupatilu, kuhinji i slično.
- Ne koristite oštećene ili neodgovarajuće utičnice i provjerite da li su utikač i utičnica povezani na odgovarajući način.
- Vodite računa da na utikaču i u utičnici nema prašine ili metalnih djelića.
- Ne oštećujte kabl za napajanje:
 1. Zabranjeno je prepravljanje kabla za napajanje;
 2. Ne stavljajte teške predmete na kabl za napajanje;
 3. Držite kabl za napajanje dalje od izvora toplote;
 4. Ne vucite kabl za napajanje prilikom njegovog izvlačenja iz utičnice.
-  Ne priključujte previše uređaja na isti produžni kabl jer usljed povećanog opterećenja može doći do požara.
- Ne ostavljajte otvoreni plamen (npr. upaljenu svijeću) blizu TV seta jer može doći do

Upozorenje

- nastanka električnog udara ili požara.
- Kako biste izbjegli pojavu električnog udara ili požara nastalog usljed prosipanja vode, ne stavljajte posudu sa vodom na TV set.
- Da biste izbjegli kratki spoj i oštećenje proizvoda, ali i električni udar, ne ubacujte oštre predmete, metal ili tečnost u priključak za antenu ili ventilacione otvore.
- Prorezi na kućištu su osmišljeni tako da oslobađaju toplotu kako bi se osiguralo da nijedna unutrašnja komponenta ne dostigne izrazito visoke temperature i da one duže vrijeme mogu normalno da funkcionišu. Nemojte pokrivati otvore prilikom postavljanja uređaja.
-  Nemojte dodirivati utikač vlažnim rukama, jer u suprotnom može doći do električnog udara.
-  Nemojte uključivati TV uređaj tokom olujnog vremena. Umjesto toga, izvucite utikač za napajanje i konektor za antenu da biste izbjegli udar groma.
-  TV uređaj nemojte samostalno rastavljati jer u suprotnom može doći do električnog udara. Obratite se kvalifikovanim serviserima.

Pažnja

- Ne dozvolite djeci da se penju na TV set.
- Držite sitnu dodatnu opremu van domašaja djece kako je djeca ne bi progutala.
- Ukoliko TV set nećete koristiti tokom dužeg vremenskog perioda, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Prije nego što počnete da čistite TV set, izvucite utikač iz utičnice i obrišite mekom krpom; ne upotrebljavajte hemijske reagense i izbjegavajte situacije u kojima strane materije mogu da dospiju u uređaj. Neodgovarajuća sredstva za čišćenje (kakva su tečnost za čišćenje, voda i dr.) mogu da oštete spoljašnji izgled proizvoda, izbrišu informacije naznačene na proizvodu, čak i da dospiju u unutrašnjost uređaja i oštete komponente, što bi za rezultat imalo nemogućnost uređaja da prikazuje program.

Pažnja

- Da podesite položaj TV uređaja ili njegov ugao, izvucite sve kablove i pažljivo pomjerajte uređaj kako ga ne biste ispustili.
- Ekran nemojte trljati tvrdim predmetima, udarati, savijati ili stiskati.
- Nakon prebacivanja uređaja iz prostorije sa niskom temperaturom u prostoriju sa visokom temperaturom, uređaj nemojte odmah upotrebljavati jer može doći do kondenzacije unutar uređaja, a samim tim i do kvarova.
- Ako je ekran polomljen i dođe do prskanja tečnosti na kožu, kožu odmah ispirajte čistom vodom u trajanju od 15 minuta i obratite se svom ljekaru.
- Prilikom prenošenja TV uređaja rukama, uhvatite njegove uglove i pridržavajte donji dio. Nemojte pritiskati panel.
- Prikazivanje iste slike u toku dužeg vremenskog perioda ili aktivne slike sa fiksnim riječima ili ikonama će prouzrokovati pojavu zvanu „urezivanje slike“ koja će se duže vrijeme zadržati na ekranu i nakon isključivanja uređaja. Ovaj neželjeni fenomen nije pokriven garancijom.
- Adekvatno gledanje televizije:
 1. Gledajte uz odgovarajuće osvjjetljenje. Uslovi lošeg osvjjetljenja, kao i dugo gledanje televizije mogu oštetiti vid.
 2. Prilagodite zvuk da biste izbjegli oštećenja sluha.
- Izvucite kabl za napajanje uređaja da prekinete napajanje uređaja električnom energijom.
- Ukoliko utikač ili utičnicu koristite kao sredstvo za isključivanje, vodite računa da se njima može lako baratati.
- Utikač treba da bude čvrsto povezan. Razlabavljeni utikači mogu da izazovu pojavu varnica i požara.
- Sve tehničke specifikacije u korisničkom uputstvu i na pakovanju su podložne promjenama bez prethodne najave. Ukoliko između korisničkog uputstva i stvarnog uređaja postoje neznatna odstupanja, prednost će imati potonje.



Termini HDMI i HDMI multimedijски interfejs visoke definicije, i HDMI logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI organa za izdavanje dozvole, Inc. u Sjedinjenim Američkim državama i drugim državama.

Montiranje i povezivanje

Sadržaj paketa



1. TV set.
2. Korisničko uputstvo.
3. Daljinski upravljač.
4. Kabl za napajanje (ili priključen na TV uređaj).

Montiranje TV seta

Savjeti za instalaciju

- TV uređaj bi trebalo montirati blizu AC utičnice radi lakšeg priključivanja i isključivanja.
- Zarad vaše sigurnosti, izaberite odgovarajući zidni nosač ili stalak.
- Da biste izbjegli povređivanje, TV uređaj je potrebno postaviti na stabilnu osnovu ili fiksirati na čvrsti zid.
- Zatražite od kvalifikovanog osoblja da montira TV uređaj na zid. Nepravilna montaža može dovesti do toga da TV uređaj stoji nestabilno.
- Nemojte postavljati TV uređaj na mjesta koja su osjetljiva na mehaničke vibracije.
- Nemojte postavljati TV uređaj na mjesta na koja mogu dospjeti insekti.
- TV uređaj nemojte montirati tako da je usmjeren prema klima-uređaju, jer u suprotnom u unutrašnjem panelu displeja može doći do kondenzacije vlage i do kvarova.

Nemojte postavljati TV uređaj na mjesta sa jakim magnetnim poljem, jer u suprotnom može doći do ometanja i oštećenja uređaja putem elektromagnetnih talasa.



Ventilacija

- Ostavite dovoljno prostora oko TV-a na način prikazan na slici.
- Ne prekrivajte otvore za vazduh i ne stavljajte predmete u kućište.
- Ne stavljajte uređaj u zatvoreni prostor, npr. u police za knjige ili ugrađene ormare, osim u slučaju da obezbijedite odgovarajuću ventilaciju TV seta.

⚠ Upozorenje

Nikad ne postavljajte TV set na nestabilno mjesto. TV set može pasti i prouzrokovati ozbiljne povrede ili smrt. Mnoge povrede, naročito djece, mogu se izbjeći jednostavnim mjerama predostrožnosti kao što su:


- Korišćenje ormara ili stalaka preporučenih od strane proizvođača TV seta.
- Korišćenje samo onog namještaja koji može bezbjedno da nosi težinu TV seta.
- Osiguravanje da TV set ne prelazi preko ivica namještaja na koji je postavljen.
- Ne postavljati TV set na visok namještaj (npr. plakare ili police za knjige) bez pričvršćivanja i namještaja i TV seta na odgovarajući oslonac.
- Ne postavljati TV set na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između TV seta i namještaja na kojem se nalazi.
- Podučavanje djece o opasnostima od penjanja na namještaj radi dosezanja TV seta ili njegovih komandi.

Ako je vaš postojeći televizijski uređaj bio zadržan ili pomjeran, trebalo bi da primijenite gore navedene mjere predostrožnosti.

Povezivanje periferne opreme


Napomene:

1. USB interfejsi podržavaju periferne uređaje, uključujući USB uređaje za skladištenje podataka.
 2. TV2(DVB-S) interfejs je opcioni, molimo da ga uskladite sa uređajem.
 3. Kada treba da povežete uređaj koji podržava ARC funkciju, odaberite HDMI-2 interfejs.
 4. Kada treba da povežete uređaj koji podržava MHL funkciju, odaberite HDMI-1 interfejs.
 5. interfejs.
- HDMI konektor može da vrši funkciju DVI konektora uz eksterni HDMI/DVI komutator.
6. Periferne uređaje i kablove opisane u ovom uputstvu bi trebalo zasebno kupiti.




⚠ Upozorenje

Prilikom povezivanja spoljne antene na signalni priključak TV uređaja, prvo isključite glavni prekidač napona TV uređaja. Da biste izbegli električni udar, spoljnu antenu nemojte približavati električnom vodu visokog napona. Kablovska mrežna antena povezana na ovaj TV uređaj mora da bude izolovana od uzemljenja, jer u suprotnom može nastati požar ili druge opasnosti.



Kontrolni tasteri na panelu



1. LED indikator napona i prijemnik signala daljinskog.
2.  Standby: Da uključite TV ili za povratak u stanje pripravnosti, funkcija je ista kao pritiskanje [] na daljinskom upravljaču.

Napomena: Izgled može da varira od modela do modela. Prednost ima izgled stvarnog proizvoda.

Daljinski upravljač


Postupak postavljanja baterija u daljinski upravljač

Uklonite poklopac odjeljka za bateriju i ubacite dvije AAA baterije (br. 7, 1,5V). Uvjerite se da je polaritet baterije u skladu sa oznakama polariteta „+“ i „-“ u odjeljku za baterije daljinskog upravljača.

Mjere opreza prilikom upotrebe daljinskog upravljača

- Pri upotrebi daljinskog upravljača, njega treba usmjeriti ka senzoru za daljinski upravljač. Predmeti koji se nađu između daljinskog upravljača i senzora mogu da ometaju normalan rad.
- Daljinski upravljač nemojte izlagati snažnim vibracijama. Osim toga, daljinski upravljač nemojte postavljati na mjesta koja su izložena direktnom uticaju sunca, jer visoke temperature mogu da prouzrokuju deformisanje daljinskog upravljača.
- Ukoliko je senzor za daljinski upravljač glavne jedinice direktno izložen sunčevim zracima ili jakoj svjetlosti, može doći do kvara daljinskog upravljača. U tom slučaju promijenite ugao osvjetljenja ili TV uređaja ili daljinski upravljač koristite blizu senzora.
- Oslabljene baterije će uticati na domet daljinskog upravljača, te u tom slučaju baterije treba zamijeniti novim. Ukoliko ne planirate da koristite daljinski upravljač tokom dužeg vremenskog perioda ili ako su se baterije ispraznile, uklonite baterije kako biste spriječili da daljinski upravljač korodira usljed curenja baterije, što može dovesti do oštećenja i kvara daljinskog upravljača.
- Nemojte upotrebljavati različite tipove baterija. Nije dozvoljeno korišćenje starih i novih baterija istovremeno. Baterije se moraju zamijeniti u paru.
- Baterije nemojte bacati u vatru, puniti ih ili rastavljati. Iskorišćene baterije nemojte puniti, prespajati, rastavljati/sastavljati, zagrijevati ili spaljivati. Baterije odložite u skladu sa važećim propisima o zaštiti životne sredine.

Tasteri na daljinskom upravljaču



Tasteri	Funkcija
Power()	Prebacivanje između radnog stanja i stanja pripravnosti.
16:9	Prebacivanje režima ekrana.
MUTE()	Uključivanje/isključivanje zvuka.
(0~9)	Unos brojeva ili izbor kanala.
List()	Prikaz liste programa.
	Povratak na kanal koji ste prethodno gledali.
SOURCE	Pritisnite ovaj taster da biste izabrali izvor signala. (samo u TV režimu)
MENU	Prikaz menija ekranskog prikaza (OSD).
Kursorski tasteri (, , ,)	Izbor stavki ili podešavanje vrijednosti.
OK	Potvrda operacije.
VOL+/- ()	Pojačavanje zvuka/smanjenje zvuka.
Return ()	Povratak na prethodnu stranicu.
EXIT	Izlazak iz trenutnog interfejsa.
CH+/- (P)	Promjena kanala.
INFO	Prikaz informacija o TV programu.
SUBTITLE	Izbor jezika titlova.
AUDIO	Izbor jezika zvuka.
AD	Uklj/isklj. povezanog zvuka.
TTX	Otvaranje teleteksta.
REC	Snimanje programa.
T-Shift	Time-shift u DTV režimu.
REVEAL(EPG)	Prikaz skrivenog teksta u režimu teleteksta. (Elektronski programski vodič)
INDEX()	Prikaz početne strane u režimu teleteksta. (Funkcija reprodukcije/pauze kod multimedijских sadržaja)
ZOOM()	Prilagođavanje veličine teleteksta. (Funkcija stopiranja kod multimedije)
HOLD()	Zadržavanje displeja na trenutnoj strani. (Posljednji fajl kod multimedije)
LANGUAGE()	Promjena jezika teleteksta. (Sljedeći fajl kod multimedije).
Crveni taster	Taster posebne funkcije
Zeleni taster	
Žuti taster	
Plavi taster	

Napomena: Izgled daljinskog upravljača može da se razlikuje od onog prikazanog na crtežu. Izgled stvarnog daljinskog upravljača uzima se kao standardni.

Osnovne operacije

Napomena:

1. Operacije tastera odnose se na operacije daljinskog upravljača, za operacije kontrolnih tastera na panelu pogledati objašnjenje operacije „**Kontrolnih tastera na panelu**“.
2. Uputstvo za operacije menija je u ovom priručniku objašnjeno prema TV režimu. Operacije u drugim režimima slične su onim u TV režimu, koje korisnici mogu koristiti kao referencu.
3. Prije uključivanja platforme, provjeriti da li je napajanje stabilno.

Uključivanje/režim pripravnosti

Povežite kabl za napajanje sa električnom utičnicom. Pritisnite taster [] da uključite TV. Pritisnite taster [▲]/[▼]/[◀]/[▶] da odaberete željeni OSD jezik i pritisnite [OK] za potvrdu. Pritisnite [▲]/[▼] da odaberete **DVB Type** i pritisnite [OK] za naredni korak.

Na ekranu koji prikazuje interfejs, pritisnite taster [◀]/[▶] da odaberete željeni **Tune Type**, a potom pritisnite [▼] i možete odabrati vašu zemlju pritiskom na taster [▲]/[▼]/[◀]/[▶]. Potom pritisnite [OK] da potvrdite (Ako izaberete **France**, treba da odredite lozinku ili da odaberete **BW** u slučaju izbora više zemalja), a uređaj pokreće automatsku pretragu kanala. (Ako je kao **DVB Type** izabrano **DVB-C**, treba da podesite **Tuning Mode** kao **Network** ili **Full**. Kada podesite na **Network**, treba da pritisnete [▲]/[▼] radi odabira **Frequency**, **Modulation**, **Network ID** i **Symbol Rate**. Potom pritisnite [◀]/[▶] da prilagodite stavke. Na kraju, odaberite **Search** i pritisnite [OK] da pokrenete skeniranje.)

Kad je TV uključen, pritisnite [] da biste prebacili u režim pripravnosti.

★ **Posebni savjeti:** Ovaj uređaj koristi tehnologiju uštede energije. Ukoliko nema ulaza signala kada je uređaj uključen, uređaj će nakon pet minuta automatski preći u stanje pripravnosti. Uređaj će automatski preći u stanje pripravnosti prema određenom vremenu uspavlivanja;

Izbor izvora signala

Možete da povežete razne uređaje na TV set i gledate slike visokog kvaliteta. Ako video uređaj ima HDMI, AV i druge izlazne video portove, možete da izaberete neki od njih i da izvršite povezivanje s odgovarajućim ulaznim portovima TV seta. Nakon povezivanja, uključite uređaj i pritisnite taster [SOURCE], a potom će se meni izbora signala pojaviti na ekranu.

Pritisnite taster [▲]/[▼] da odaberete ulazni signal, pa potom pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.

Opis operacija u okviru menija

Pritisnite taster [MENU] da biste prikazali glavni meni na ekranu:

1. Pritisnite taster [◀]/[▶] da biste izabrali jedan od sljedećih menija: **CHANNEL**, **PICTURE**, **SOUND**, **TIME**, **OPTION**, **LOCK**.
1. Pritisnite taster [▲]/[▼] da biste izabrali stavku menija.
2. Pritisnite taster [OK] da biste ušli u podmeni.
2. Pritisnite taster [◀]/[▶] da biste podesili vrijednost ili izmijenili podešavanje.
3. Kad se na ekranu prikaže glavni meni, pritisnite [↶]/[MENU] da biste izašli iz glavnog menija; Pritisnite [↷]/[MENU] da biste se vratili na prethodni meni kada TV prikaže podmeni.
4. U toku operacija u okviru menija, ikone nevažjećih opcija će se biti označene sivom bojom.

Napomena: Izvorna lozinka za sistem zaključavanja je **0000**.

Skeniranje programa

Prije prve upotrebe TV uređaja, pretražite kanale. Prije pokretanja skeniranja, uvjerite se da je antena pravilno povezana i izaberite željeni tip antene. U sljedećem primjeru pretrage kanala kao **Tune Type** je izabrana opcija **DVB-T**.

Auto Tuning

Pritisnite taster [MENU] i izaberite **CHANNEL > Auto Tuning**, a potom pritisnite taster [OK]. Onda pritisnite [◀]/[▶] da odaberete **Tune Type: DTV+ATV, DTV, ATV**. Pritisnite taster [▼], pa ćete moći da odaberete zemlju tako što ćete pritisnuti tastere [▲]/[▼]/[◀]/[▶] i uređaj kreće s automatskom pretragom nakon što se pritisne taster [OK]. (Ako izaberete Francusku, treba da unesete lozinku, a treba da odaberete BW u slučaju izbora više zemalja). Ako odaberete DTV+ATV, na ekranu će se prikazati „Da i ste sigurni da želite da preskočite ATV pretragu?“ nakon pritiska tastera [↶] tokom automatske ATV pretrage kanala. Pritisnite taster [◀] da potvrdite, nakon čega uređaj pokreće automatsku DTV pretragu kanala, ili pritisnite taster [▶] da poništite. Tokom automatske DTV pretrage kanala, na ekranu će se prikazati „Da i ste sigurni da želite da preskočite DTV pretragu?“ nakon pritiska tastera [↶]. Pritisnite taster [◀] za potvrdu ili pritisnite taster [▶] da poništite.

Ručna DTV pretraga (u okviru DTV izvora signala)

Pritisnite taster **[MENU]**, pa izaberite **CHANNEL> DTV Manual Tuning**. Pritisnite taster **[OK]** da biste ušli u meni **DTV Manual Tuning**. Pritisnite taster **[◀]/[▶]** da izaberete kanal, a potom pritisnite taster **[OK]** da potvrdite. Tokom pretrage možete pritisnuti taster **[↶]** da prekinete pretragu i vratite se na prethodni meni

Ručna ATV pretraga (u okviru ATV izvora signala)

Pritisnite taster **[MENU]** key, pa izaberite **CHANNEL > ATV Manual Tuning**. Pritisnite taster **[OK]** da biste ušli u meni **ATV Manual Tuning**. Pritisnite taster **[▲]/[▼]** da izaberete **Sound System, Color System, Current CH**, a potom pritisnite taster **[◀]/[▶]** da izaberete željene opcije. Odaberite **Search**, pritisnite taster **[◀]/[▶]** da biste pretražili niske ili visoke frekvencije. Nakon pretrage, odaberite **Fine-Tune** i pritisnite **[◀]/[▶]** da biste podesili niske ili visoke frekvencije. U toku ručne pretraga takođe možete pritisnuti taster **[↶]** da prekinete pretragu i vratite se na prethodni meni.

Opcija snimanja (REC)

U DTV režimu pritisnite taster **[REC]**. Na ekranu se prikazuje opcija snimanja i sistem odmah započinje snimanje. Pritisnite taster **[■]** da biste zaustavili snimanje i napustili funkciju snimanja. Pritisnite taster **[MENU]** i odaberite **OPTION> Recorded List**, pa izaberite datoteku koje želite da reprodukujete i potom pritisnite taster **[OK]** za pokretanje reprodukcije.

Ikona	Opis
	Play: Reprodukција.
	Stop: Zaustavljanje i izlazak.
	Pause: Pauziranje.
	FB: Brzo premotavanje unazad, pritisnite [INDEX] za normalnu reprodukciju.
	FF: Brzo premotavanje unaprijed, pritisnite [INDEX] za normalnu reprodukciju.
	FF 30S: Premotavanje unaprijed za 30s.
	FB 30S: Premotavanje unazad za 30s.

Napomena: Funkcija snimanja podržava samo memorije sa Fat32 sistemom datoteka. Memorije sa drugim sistemima datoteka moraju da se formatiraju. Prije formatiranja memorije, napravite rezervne kopije korisnih podataka jer se sadržaj memorije ne može povratiti nakon formatiranja.

Opcija time-shift snimanja

U DTV režimu pritisnite taster **[T-shift]** i prikazaće se meni opcije time-shift snimanja, dok će reprodukcija

programa biti obustavljena. Pritisnite **[INDEX]** da biste nastavili reprodukciju programa. Pritisnite **[■]** a biste zaustavili opciju time-shift snimanja i napustili je. Kada korisnik nakratko napusti program, funkcija time-shift snimanja može da obustavi reprodukciju programa i uskladišti reprodukovani program na U disk. Kada korisnik ponovo pokrene reprodukciju, program može ponovo da se reprodukuje.

Ikona	Opis
	Play: Reprodukција.
	Stop: Zaustavljanje i izlazak.
	Pause: Pauziranje.
	FB: Brzo premotavanje unazad, pritisnite [INDEX] za normalnu reprodukciju.
	FF: Brzo premotavanje unaprijed, pritisnite [INDEX] za normalnu reprodukciju.
	FF 30S: Premotavanje unaprijed za 30s.
	FB 30S: Premotavanje unazad za 30s.

Multimedijalni plejer

Pritisnite taster **[SOURCE]**, pa potom pritisnite **[▲]/[▼]** da odaberete **USB** i pritisnite **[OK]** da pristupite. Izaberite tip datoteke: **Movie, Music, Photo**.

■ Reprodukција datoteka sa lokalnog diska:

Prije reprodukovanja datoteka sa lokalnog diska, povežite USB uređaj za skladištenje podataka preko USB interfejsa.

Izaberite opciju lokalni disk uređaj u direktorijumu datoteke pa pritisnite taster **[OK]** da biste pristupili. Izaberite **Return** u direktorijumu, pritisnite **[OK]** da biste se vratili na prethodnu fasciklu. Izaberite ciljnu fasciklu, pritisnite taster **[OK]** da biste pristupili fascikli. Onda pritisnite **[▲]/[▼]/[◀]/[▶]** da izaberete ciljnu datoteku i taster **[▶|▶]** za reprodukciju. Pritisnite **[↶]** da biste se vratili na radnu površinu.

Pažnja:

1. Sistem najvjerojatnije neće prepoznati nestandardne USB uređaje. U tom slučaju, takav uređaj zamijenite standardnim USB uređajem;
2. Sistem za strimovanje medija ima određena ograničenja u pogledu formata datoteka. Mogući su problemi prilikom reprodukcije sadržaja koji je izvan ograničenja sistema;
3. U toku reprodukcije, USB uređaj nemojte uklanjati, jer u suprotnom mogu nastati problemi u sistemu ili na uređaju. Prije zamjene USB uređaja isključite napajanje uređaja;
4. Sistem podržava standardne USB 1.1 i USB 2.0 uređaje, kao što su USB uređaj za skladištenje podataka i prenosivi hard diskovi;
5. Maksimalna izlazna struja USB porta ovog uređaja iznosi 500 mA i u slučaju prekoračenja ovog ograničenja, aktiviraće se samozaštita. U slučaju priključivanja

eksternog uređaja jače izlazne struje, koristite eksterno napajanje;

6. Ovaj sistem je složen. Kada sistem očitava datoteke ili ih reprodukuje, na ekranu će se prikazivati statične slike ili će pak pojedine funkcije biti nedostupne zbog kompatibilnosti i stabilnosti USB uređaja. U tom slučaju, isključite uređaj i ponovo pokrenite sistem.

Pritisak tastera [INFO] može da prikaže ili sakrije alatnu traku. Tokom reprodukcije, odaberite željenu opciju menija i pritisnite [OK] da izvršite operaciju; možete pritisnuti [↵] da prekinete reprod. ili prit. [▶II]/[■]/[◀◀], [▶▶] na daljinskom upravljaču da biste koristili prečice.

Otklanjanje problema

■ Na slikama na TV uređaju se javljaju tačkice i u pratećem zvuku postoji šum.

1. Provjerite da li je konektor za antenu izvučen i da li je kabl u dobrom stanju.
2. Provjerite tip antene (VHF/UHF).
3. Prilagodite orijentaciju i položaj antene.
4. Pokušajte sa upotrebom pojačivača signala.

■ Nema slike, niti zvuka. Lampica indikatora ne svijetli.

Provjerite da li je povezan napojni vod.

■ Na ekranu se pojavljuju isprekidane linije ili ometanja u vidu traka.

Nemojte upotrebljavati električni fen blizu TV uređaja i podesite orijentaciju antene kako biste smanjili ometanje.

■ Na ekranu se javljaju duple slike.

1. Upotrebite visoko usmjerenu antenu.
2. Podesite orijentaciju antene.

■ Slike su bezbojne.

Pristupite podešavanju „Picture“ i povećajte zasićenost boja.

■ Nema zvuka na TV-u.

1. Podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo.
2. Pritisnite taster [] na daljinskom upravljaču da biste poništili režim isključivanja zvuka.

■ Na ekranu uređaja prikazuje se slika „Nema ulaza signala“. Signalna lampica treperi.

1. Provjerite da li je signalni kabl labav ili izvučen. Povežite ga ponovo.
2. Računar može biti u režimu pripravnosti. Restartujte ga.

■ Domet daljinskog upravljača je mali ili je van kontrole.

1. Uklonite predmet kako biste izbjegli blokiranje senzora daljinskog upravljača.
2. Zamijenite bateriju.

■ Uređaj je usporen, sistem pada, nije moguće upravljati uređajem.

Prvo isključite napajanje, pa ga ponovo uključite nakon 1–2 minuta i potom ponovo uključite TV uređaj.

Tehničke specifikacije

Glavna jedinica

Maks. rezolucija	1366×768
Najbolja rezolucija	1360×768@60Hz
Napajanje	100-240VAC 50/60Hz
Potrošnja energije kod zvučnika	6W+6W

Dimenzije (D×Š×V) i težina

Bez postolja	Raspakovan: 732×76×432(mm ³)
Sa postoljem	Raspakovan: 732×193×486(mm ³)
	Zapakovan: 797×115×488(mm ³)
	Neto težina: 4kg Bruto težina: 5.2kg

Radna sredina:

Temperatura: 5℃~40℃

RH: 10%~85%

Atmosferski pritisak: 86kPa~106kPa

Uslovi skladištenja:

Temperatura: -20℃~55℃
RH: 5%~95%
Atmosferski pritisak: 86kPa~106kPa

Tehničke specifikacije za TV

- 1. Podržani standardi:
ATV: PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G, L/L';
DTV: DVB-T/T2/C(DVB-S/S2 opcionalno).
- 2. Antenski ulaz: 75Ω koaks. nebalansiran.
- 3. AV video ulaz: 75Ω, 1±0.1Vp-p, RCA terminal.
- 4. AV audio ulaz: 20KΩ, 0.2~2Vrms.
- 5. HDMI video ulaz: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P.

Režim HDMI ekrana

32"


VESA režim			
Br.	Režim	Rezolucija	Frekvencija
1	VGA	720×400	70Hz
2		640×480	60Hz
3	SVGA	800×600	60Hz
4	XGA	1024×768	60Hz
5	WXGA	1360×768	60Hz

Upravljanje potrošnjom struje

Režim	Potrošnja struje
Normalan rad	≤55W
Pripravnost	≤0.5W

Uputstvo za montažu postolja

Prvo položite uređaj ravno, imajući u vidu razliku lijeve i desne, kao i prednje i zadnje strane postolja, pa potom montirajte postolje na donji dio zadnjeg poklopca uređaja u smjeru strelice sa slike. Uklopite zavrtnje, a potom ih pričvrstite (imajte na umu da se postolje mora podesiti kako je prikazano na slici, jer ga u suprotnom nije moguće montirati.)




Napomena: Stvarni izgled postolja i uređaja može da se razlikuje od onog na slici. Pogledajte uređaj koji imate.



32MT101
32MT102

LED TV



Priručnik za korisnike

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik pre postavljanja i korišćenja uređaja, kako biste ispravno koristili proizvod. Preporučuje se da sačuvate ovaj priručnik za kasnije provere. Slike u ovom priručniku služe samo kao reference.


Sadržaj

Bezbednosna uputstva i napomene	1
Montaža i povezivanje	4
Sadržaj pakovanja ..	4
Montaža TV uređaja ..	4
Povezivanje periferne opreme	5
Tasteri na kontrolnoj tabli	6
Daljinski upravljač ..	6
Osnovne operacije	8
Uključivanje/Standby.....	8
Izbor izvora signala	8
Opis operacija iz menija	8
Skeniranje programa	8
REC opcija (snimanje).....	9
Opcija vremenskog pomeranja (Time Shift)	10
Multimedijalni plejer	10
Rešavanje problema.....	10
Tehničke specifikacije	11
Uputstvo za postavljanje postolja	12

U sledećim slučajevima

- Nestanak struje ili nestabilan napon
- Neuobičajni zvuk ili miris iz uređaja
- Oštećen je kabl za naizmeničnu struju
- TV uređaj je oštećen usled pada, udarca ili kontakta
- Bilo kakva tečnost ili strani predmeti su upali u TV uređaj

odmah isključite TV uređaj,
isključite kabl iz priključnice i
kontaktirajte ovlašćeno osoblje za
održavanje.



- Ako dođe do curenja ugljenog gasa ili nekog drugog zapaljivog gasa, nemojte isključivati kabl TV uređaja ili drugih električnih uređaja; umesto toga, odmah zatvorite ventil na gasu i otvorite vrata i prozore.

Bezbednosna uputstva i napomene

Hvala što ste izabrali multifunkcionalni inteligentni LED TV visokih performansi koji je proizvela naša kompanija. Ova dragocena stvar će vam doneti bolji audio-vizuelni užitek. Prilikom dizajniranja ovog proizvoda, u obzir su uzeti faktori koji utiču na ličnu sigurnost, a sam proizvod je prošao striktno testove pre isporuke. Međutim, nepravilan rad može da dovede do strujnog udara i požara. Da biste osigurali bezbednost, produžili životni vek ovog proizvoda, i uverili se da



Upozorenje



- Koristite samo napajanje od 100-240VAC, 50/60Hz.
- Svi kablovi se mogu povezati ili izvući tek nakon što se napajanje isključi.
- Nemojte postavljati televizor u nestabilan položaj, inače to može dovesti do padanja, oštećenje ili čak požara.
- Ne stavljajte televizor u okruženje koje:
 1. Ima direktnu izloženost sunčevim zracima, vlagu, gde može doći do pregrevanja, nedovoljnog hlađenja ili ima mnogo prašine;
 2. Sadrži zapaljive ili eksplozivne materije;

uživajte u najboljim performansama ovog proizvoda, pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo i nalepnice i postupajte u skladu sa sledećim bezbednosnim uputstvima. Molimo vas da sačuvate uputstvo za kasniju upotrebu.

	Upozorenje	Može da izazove smrtni ishod
---	-------------------	------------------------------

	Navodi ponašanja koja moraju biti zabranjena
---	--

	Pažnja	Može da dovede do povreda kod ljudi ili uništenja imovine
---	---------------	---

	Navodi operacije koje se moraju izvršiti
---	--

Upozorenje

- Ne stavljajte posudu napunjenu vodom na televizor, da biste izbegli električni udar ili požar izazvan prskanjem vode koja je pala.
- Nemojte da gurate nikakve oštre predmete, metal ili tečnost u priključak za signal ili otvore za vazduh da biste izbegli kratak spoj i oštećenje proizvoda, kao i strujni udar.
- Otvori na kućištu su napravljeni da bi oslobađali toplotu, kako bi se osiguralo da unutrašnje komponente ne dostignu previsoku temperaturu i da mogu normalno da rade duži period. Molimo

3. Sadrži zapaljiv ili korozivni gas;

4. U kupatilu, kuhinji, itd.

- Nemojte koristiti oštećenu ili neispravnu priključnicu za napajanje, i proverite da su utikač i priključnica ispravno povezani.

- Na utikaču i priključnici ne sme biti prašine i metalnih delova.

- Nemojte oštetiti kabl za napajanje:

1. Zabranjeno je modifikovati napojni kabl;
2. Nemojte stavljati teške predmete na napojni kabl;
3. Čuvajte napojni kabl dalje od izvora toplote;
4. Ne vucite napojni kabl kada je isključen.



- Ne priključujte previše uređaja na jedan kabl, jer može doći do požara zbog velike potrošnje energije.

- Nemojte dozvoliti da otvoreni plamen (npr. upaljena sveća) dođe blizu televizora, jer može dovesti do strujnog udara ili požara.

Pažnja

- Nemojte trljati tvrdim predmetima, kuckati, kriviti ili stiskati ekran.
- Nemojte koristiti uređaj odmah nakon što ste ga premestili u prostoriju sa visokom temperaturom iz prostorije sa niskom temperaturom, jer uređaj može da se zamagli iznutra i da se pokvari.
- Ako se ekran slomi i tečnost vam dospe na kožu, hitno ispirajte vodom 15 minuta, i obratite se svom lekaru.
- Ako rukama prenosite televizor, uhvatite krajeve i držite odozdo; ne primenjujte pritisak na ekran.

vas da ne pokrivete otvore dok uređaj radi.



Ne dodirujte utikač mokrim rukama, inače može doći do strujnog udara.



Ne uključujte televizor u slučaju nevremena praćenog grmljavinom; umesto toga, isključite utikač i priključak za antenu da bi se izbegli udari groma.



Nemojte sami rastavljati televizor, inače može doći do strujnog udara ili požara. Kontaktirajte kvalifikovano osoblje za održavanje.



Pažnja

- Ne dozvolite deci da se penju na televizor.
- Čuvajte sitne delove van domašaja dece, da bi se izbeglo gutanje delova.
- Ako nećete koristiti televizor neko duže vreme, isključite uređaj i izvucite napojni kabl.
- Pre čišćenja televizora, izvucite napojni kabl i obrišite ga mekom krpom; nemojte koristiti hemijska sredstva, kako strane supstance ne bi ušle u uređaj. Nepravilno čišćenje (kao što su tečnosti za čišćenje, voda, itd.) može dovesti do oštećenja izgleda proizvoda, brisanja odštampanih informacija na proizvodu, čak i do ulaska sredstava u mašinu i oštećenje komponenti, i izazvati kvar na prikazu slike.
- Da podesite položaj ili ugao televizora, isključite sve žice i okrećite ga polako, da biste izbegli mogućnost da padne.

- Prikaz iste slike duže vreme ili aktivne slike sa fiksnim rečima, ikonicama će ostaviti „otisak slike“ na ekranu koji neće nestati ni nakon isključivanja, na duže vreme. Ovaj nepoželjni fenomen nije pokriven garancijom.

- Zdravo gledanje televizije:

1. Gledajte pri odgovarajućem osvetljenju; loše osvetljenje ili dugo gledanje može štetiti očima.
2. Podesite jačinu zvuka na odgovarajuću, da izbegnete da vas uši zaboje.

- Isključite napojni kabl uređaja da biste prekinuli napajanje.

- Ako se isključivanje uređaja obavlja izvlačenjem napojnog kabla iz priključnice ili preko posebnog prekidača, treba im obezbediti jednostavan pristup.

- Utikač se mora pouzdano povezati. Labavi utikači mogu da izazovu varnice i požar.

- Sve tehničke specifikacije u uputstvu za korisnike i na pakovanju su podložne izmenama bez prethodne najave. Ako postoji neznatno odstupanje između priručnika za korišćenje i stvarnog rada uređaja, ovaj potonji će prevladati.



Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, i HDMI logo su robne marke ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc. u SAD i u drugim državama.

Montaža i povezivanje



Sadržaj pakovanja

1. TV uređaj
2. Priručnik za korisnike
3. Daljinski upravljač
4. Napojni kabl (ili je priključen na TV uređaj)

Montaža TV uređaja

Saveti za montažu

- TV uređaj treba montirati u blizini strujnog priključka za jednostavno uključivanje i isključivanje.
- Radi vaše sigurnosti, izaberite odgovarajući zidni nosač ili postolje.
- Da biste izbegli povrede, potrebno je da postavite televizor na stabilnu površinu, ili na čvrst zid.
- Pozovite kvalifikovano osoblje da namontira televizor na zid. Nepravilna montaža može dovesti do nestabilnog položaja televizora.
- Ne stavljajte televizor ni na koje mesto podložno mehaničkim vibracijama.
- Ne stavljajte televizor ni na koje mesto gde insekti mogu da uđu u njega.
- Nemojte montirati televizor nasuprot klima uređaju, jer unutrašnji panel ekrana može da kondenzuje vlagu i izazove kvar.
- Ne stavljajte televizor ni na koje mesto sa jakim magnetnim poljem, inače može doći do mešanja i do štete izazvane elektromagnetnim talasima.



Ventilacija

- Molimo vas da ostavite najmanje toliko prostora oko televizora kao što je prikazano na slici.
- Nemojte pokrivati ventilacione otvore ili ubacivati bilo kakve predmete u kućište.
- Ne stavljajte uređaj u ograničen prostor, na primer na police za knjige ili ugrađeni ormar, osim ako nije obezbeđena odgovarajuća ventilacija za TV uređaj.

Upozorenje

Nikada ne stavljajte televizor na nestabilnu podlogu. Televizor može pasti, izazivajući ozbiljne povrede ili smrt. Mnoge povrede, naročito kod dece, mogu da se izbegnu pridržavanjem jednostavnih mera opreza, kao što su:


- Koristiti ormar ili postolje koje je preporučio proizvođač televizora.
- Koristiti samo onaj nameštaj koji može bezbedno da izdrži težinu televizora.
- Postarati se da televizor ne štrči van ivice nameštaja na kom stoji.
- Ne stavljati televizor na visok nameštaj (na primer, ormari i police za knjige) bez pričvršćivanja i nameštaja i televizora za odgovarajući oslonac.
- Ne postavljati televizor na krpu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i nameštaja na kom stoji.
- Naučite decu o opasnostima penjanja na nameštaj da bi dohvatili televizor ili upravljače.

Ako ćete zadržati i premestiti televizor koji već imate, treba da se pridržavate istih mera opreza.

Povezivanje periferne opreme


Napomena:

1. USB ulazi povezuju perifernu opremu, uključujući USB uređaje za masovno skladištenje.
2. TV2 (DVB-S) interfejs je opcioni, pogledajte uređaj.
3. Kada treba da povežete uređaj koji podržava funkciju ARC, izaberite HDMI-2 interfejs.
4. Kada treba da povežete uređaj koji podržava funkciju MHL, izaberite HDMI-1 interfejs.
5. HDMI priključak može da vrši funkciju DVI priključka sa eksternim HDMI/DVI komutatorom.
6. Periferna oprema i kablovi opisani u ovom priručniku se kupuju zasebno.




Upozorenje

Kada povezujete spoljnu antenu na signalni priključak televizora, prvo isključite glavni prekidač na televizoru. Nemojte postavljati spoljnu antenu blizu visokonaponskih dalekovoda da biste izbegli električni udar. Antena za kablovsku mrežu koja je povezana na ovaj televizor mora da bude izolovana od zaštitnog uzemljenja, jer će to u suprotnom dovesti do požara ili drugih opasnosti.



Tasteri na kontrolnoj tabli



1. LED indikator napajanja i prozor za daljinski prijem.
2.  Standby: Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u standby režim, funkcija je ista, pritiskom na  taster na daljinskom upravljaču.

Napomena: Različiti modeli mogu imati različit izgled; pogledajte uređaj koji ste kupili.

Daljinski upravljač

Metod za postavljanje baterija na daljinskom upravljaču


Uklonite poklopac odeljka za baterije i ubacite dve AAA (br 7, 1.5V) baterije; uverite se da je polaritet baterija u skladu sa znakom polariteta „+“ i „-“ u odeljku za baterije na daljinskom upravljaču.

Mere opreza za korišćenje daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač treba da bude usmeren ka senzoru za daljinski upravljač tokom rada. Predmeti koji se nalaze između daljinskog upravljača i senzora za daljinski upravljač mogu ometati normalan rad.

- Daljinski upravljač treba skloniti od jakih vibracija. Pored toga, nemojte ostavljati daljinski upravljač na direktnoj sunčevoj svetlosti, pošto može doći do deformacije daljinskog upravljača usled zagrevanja
- Daljinski upravljač se može pokvariti kada je senzor za daljinski upravljač na glavnom uređaju na direktnoj sunčevoj svetlosti ili pod jakim osvetljenjem; u tom slučaju, promenite ugao osvetljenja ili ovog televizora, ili koristite daljinski upravljač u blizini senzora za daljinski upravljač.
- Kada je baterija skoro prazna, to će uticati na udaljenost na kojoj daljinski upravljač radi, pa u tom slučaju treba zameniti bateriju novom. Ako se daljinski upravljač neće koristiti neko duže vreme ili ako se baterija ispraznila, izvadite bateriju kako bi se sprečilo da daljinski upravljač korodira usled curenja baterija, a što može da dovede do oštećenja i kvara daljinskog upravljača.
- Molimo vas da ne koristite baterije različitih vrsta. Nije dozvoljeno koristiti stare i nove baterije zajedno; baterije se moraju zameniti u paru.
- Molimo vas da ne bacate baterije u vatru ili ih punite ili otvarate; nemojte da punite, kratko spajate polaritete, rastavljate/sastavljate, zagrevate ili spaljujete korišćene baterije. Molimo vas da istrošene baterije odložite u otpad u skladu sa važećim propisima o zaštiti životne sredine.

Tasteri na daljinskom upravljaču



Napomena: Izgled daljinskog upravljača se može razlikovati od ovog dijagrama; kao standard koristite pravi daljinski upravljač koji imate.

Tasteri	Funkcije
Power ()	Menja režime između radnog režima i standby režima.
16:9	Promena režima prikazivanja.
MUTE ()	Uključivanje/isključivanje zvuka
Tasteri sa brojevima (0~9)	Unose se brojevi izabranog kanala.
List ()	Pregleda se lista programa.
	Povratak na poslednji kanal koji ste gledali.
SOURCE	Biranje izvora signala. (samo u TV režimu)
MENU	Prikazivanje menija onoga što se prikazuje na ekranu.
Tasteri za kursor (, , ,)	Biranje stavki ili podešavanje vrednosti.
OK	Potvrđivanje operacije.
VOL+/- ()	Pojačavanje/smanjivanje zvuka.
Return ()	Vraćanje na prethodnu stranu.
EXIT	Izlazak iz trenutnog interfejsa.
CH+/- (P)	Menjanje programa.
INFO	Pokazivanje informacija o TV programu.
SUBTITLE	Izabрати jezik titla.
AUDIO	Izabрати jezik audio kanala.
AD	Uključiti/isključiti povezani audio.
TTX	Otvoriti režim teleteksta.
REC	Snimanje programa.
T-Shift	Vremensko pomeranje u DTV režimu.
REVEAL(EPG)	Prikazuje skriveni tekst u teletekst režimu. (Elektronske instrukcije za kanal)
INDEX()	Prikazuje stranu sa indeksima u teletekst režimu. (Funkcija puštanja fajla/pauziranja u režimu multimedija)
ZOOM()	Prilagođavanje veličine teleteksta. (Funkcija zaustavljanja u režimu multimedija)
HOLD ()	Zadrži displej na trenutnoj strani. (Poslednji fajl u režimu multimedija).
LANGUAGE ()	Promena jezika u teletekstu. (Sledeći fajl u režimu multimedija).
Crveni taster	Tasteri za specijalne funkcije
Zeleni taster	
Žuti taster	
Plavi taster	

Osnovne operacije

Napomena

1. Korišćenje tastera se odnosi na tastere daljinskog upravljača, za korišćenje tastera na kontrolnoj tabli pogledajte objašnjenje „**Tasteri na kontrolnoj tabli**“.
2. Instrukcije za korišćenje menija u ovom priručniku su objašnjene za TV režim. Operacije u drugim režimima su slične onim u TV režimu, pa ih korisnici mogu uzeti kao reference.
3. Pre uključivanja platforme, uverite se da je napajanje stabilno.

Uključivanje/Standby

Uključite utikač kabla u električnu priključnicu. Pritisnite taster [] da uključite TV. Pritisnite taster []/[]/[]/[] da izaberete na ekranu jezik koji želite i pritisnite [OK] za potvrdu. Pritisnite []/[] taster da odaberete **DVB tip** i pritisnite [OK] taster za sledeći korak.

Na ekranu koji prikazuje interfejs, pritisnite taster []/[] da odaberete podešavanje kanala (**Tuning type**) koje želite, a zatim pritisnite taster [] i možete odabrati zemlju u kojoj ste pritiskom na taster []/[]/[]/[]. Sledeće, pritisnite [OK] za potvrdu (Ako odaberete **Francusku**, morate da postavite lozinku, i kod još nekih izabranih zemalja treba da izaberete **BW**), i uređaj automatski počinje da traži kanale. (Ako je izabrani **DVB tip DVB-C**, treba da postavite režim za **traženje programa (Tuning Mode)** na **mrežni (Network)** ili **puni (Full)**). Kada ga postavite kao **mrežni**, treba da pritisnete taster []/[] da izaberete **frekvenciju, modulaciju, identifikaciju mreže i simbol**. Zatim pritisnite taster []/[] da podesite svaku stavku. Na kraju, izaberite opciju **pretraži (Search)** i pritisnite taster [OK] da započnete skeniranje.)

U režimu uključenog TV uređaja, pritisnite [] taster da biste prešli na standby režim.

★ **Specijalni saveti:** Ovaj uređaj koristi tehnologiju za uštedu energije. Ako nema ulaznog signala dok je televizor u režimu rada, on će automatski preći u standby režim nakon pet minuta; uređaj će automatski preći u standby režim u naznačeno vreme za isključivanje;

Izbor izvora signala

Možete da povežete različite uređaje na TV uređaj i gledate slike u rezoluciji visokog kvaliteta. Ako video uređaj ima HDMI, AV i druge video izlazne portove, možete da izaberete jedan od njih i povežete ga na odgovarajuće ulazne portove na televizoru. Nakon povezivanja, uključite televizor i pritisnite taster [SOURCE], i onda će se na ekranu prikazati meni za izvor signala. Pritisnite taster []/[] da odaberete ulazni signal, i pritisnite [OK] za potvrdu.

Opis operacija iz menija

Pritisnite taster [MENU] da se prikaže glavni meni na ekranu:

1. Pritisnite taster []/[] da izaberete meni iz opcija **kanal (CHANNEL)**, **slika (PICTURE)**, **zvuk (SOUND)**, **vreme (TIME)**, **opcija (OPTION)** i **zaključavanje (LOCK)**.
2. Pritisnite taster []/[] da izaberete stavku iz menija.
3. Pritisnite [OK] da uđete u podmeni.
4. Pritisnite taster []/[] za postavite vrednosti ili podešavanja.
5. Kada se glavni meni prikaže na ekranu, pritisnite []/[MENU] da izađete iz glavnog menija; Pritisnite []/[MENU] da se vratite na prethodni meni kada je TV uređaj u podmeniju.
6. U toku rada sa menijem, ikonice nevažećih opcija će se promeniti u sivo.

Napomena: Podrazumevana lozinka za zaključavanje sistema je **0000**.

Skeniranje programa

Podesite programe pre nego što prvi put gledate TV. Pre skeniranja, uverite se da je antena pravilno povezana i izaberite tip antene koji želite da koristite. Sledeći primer podešavanja kanala za **tip podešavanja (Tune Type)** je u **DVB-T** režimu.

Automatsko podešavanje

Pritisnite taster [MENU] i izaberite **CHANNEL>Auto Tuning**, a zatim pritisnite taster [OK]. Sledeće, pritisnite taster [◀]/[▶] za odabir **tip podešavanja: DTV+ATV, DTV, ATV**. Pritisnite taster [▼], a zatim možete da izaberete zemlju u kojoj ste pritiskom na taster [▲]/[▼]/[◀]/[▶] i uređaj će početi automatsko podešavanje nakon pritiska na taster [OK]. (Ako odaberete **Francusku**, morate da postavite lozinku, i kod još nekih izabranih zemalja treba da izaberete **BW**). Ako odaberete **DTV+ATV**, na ekranu će se pojaviti poruka „Da li želite da preskočite ATV podešavanje?“ pritiskom na taster [↵] tokom automatskog podešavanja ATV kanala. Pritisnite [◀] da potvrdite, onda uređaj počinje automatski da pretražuje DTV kanale, ili pritisnite taster [▶] da otkazete. Tokom automatskog podešavanja DTV kanala, na ekranu će se pojaviti: „Da li želite da preskočite DTV podešavanje?“ pritiskom na taster [↵]. Pritisnite [◀] da potvrdite ili pritisnite taster [▶] da otkazete.

DTV ručno podešavanje (Manual Tuning) (u DTV izvoru signala)

Pritisnite taster [MENU] i izaberite **CHANNEL>DTV Manual Tuning**, a zatim pritisnite taster [OK] da uđete **DTV Manual Tuning** meni, pritisnite taster [◀]/[▶] da biste izabrali kanal, a zatim pritisnite [OK] za potvrdu. Tokom pretrage možete da pritisnete taster [↵] da biste prekinuli pretragu i vratili se na poslednji meni.

ATV ručno podešavanje (Manual Tuning) (u ATV izvoru signala)

Pritisnite taster [MENU] i izaberite **CHANNEL>ATV Manual Tuning**, a zatim pritisnite taster [OK] da uđete **ATV Manual Tuning** meni, pritisnite taster [▲]/[▼] da odaberete **sistem zvuka (Sound System)**, **sistem za boju (Color System)**, **trenutni kanal (Current CH)** i pritisnite taster

[◀]/[▶] da odaberete ono što želite. Izaberite opciju **pretraži (Search)**, pritisnite taster [◀]/[▶] da nađete nisku ili visoku frekvenciju. Nakon pretrage, izaberite opciju **fino podešavanje (Fine Tuning)** i pritisnite taster [◀]/[▶] da podesite na nisku ili visoku frekvenciju. Tokom ručne pretrage možete da pritisnete taster [↵] da biste prekinuli pretragu i vratili se na poslednji meni.

REC opcija (snimanje)

U DTV režimu, pritisnite taster [REC], i na ekranu će se pojaviti meni za REC opciju, i sistem odmah započinje snimanje. Pritisnite taster [■] da zaustavite i prestanete da snimate; Pritisnite [MENU] i izaberite **opciju: lista snimaka (OPTION>Recorded List)**, i onda možete izabrati fajl koji želite da pustite, i pritisnite [OK] taster biste to pustili.

Ikonica	Funkcija
▶	Play: Reprodukција, puštanje fajla
■	Stop: Zaustavi i prekini
	Pause: Pauza
◀◀	FB: Brzo premotavanje unazad, pritisnite taster [INDEX] da se pusti normalno.
▶▶	FF: Brzo premotavanje unapred, pritisnite taster [INDEX] da se pusti normalno.
▶	FF 30S: Preskače 30 sekundi
◀	FB 30S: Vraća unazad 30 sekundi

Napomena: Funkcija snimanja može da podrži samo Memorizer sa sistemom fajlova FAT32. Memorizer sa drugim sistemima fajlova treba da se formatira; Pre formatiranja memorizera, napravite rezervnu kopiju korisnih podataka, jer se sadržaj memorizera ne može povratiti posle formatiranja.

Opcija vremenskog pomeranja (Time Shift)

U DTV režimu, pritisnite taster **[T-shift]**, na ekranu se prikazuje meni za vremensko pomeranje, i program je u suspendovanom stanju. Pritisnite taster **[INDEX]** da nastavite da gledate program. Pritisnite taster **[■]** da zaustavite i prestanete da koristite vremensko pomeranje. Kada korisnik napusti program na kratko vreme, funkcija vremenskog pomeranja može da suspenduje i sačuva program za puštanje na U disku. Kada korisnik nastavlja sa programom, program može da nastavi da traje.

Ikonica	Funkcija
▶	Play: Reprodukција, puštanje fajla
■	Stop: Zaustavi i prekini
	Pause: Pauza
◀◀	FB: Brzo premotavanje unazad, pritisnite taster [INDEX] da se pusti normalno.
▶▶	FF: Brzo premotavanje unapred, pritisnite taster [INDEX] da se pusti normalno.
▶	FF 30S: Preskače 30 sekundi
◀	FB 30S: Vraća unazad 30 sekundi

Multimedijalni plejer

Pritisnite taster **[SOURCE]**, a zatim pritisnite taster **[▲]/[▼]** da odaberete **USB** i pritisnite **[OK]** da uđete u meni. Izaberite vrstu fajla iz opcija **film, muzika, fotografije (Movie, Music, Photo)**.

■ **Reprodukcija fajlova na lokalnom uređaju:** Pre reprodukcije fajla na lokalnom disku, ubacite USB uređaj za skladištenje podataka u USB interfejs.

Izaberite lokalni disk u direktorijumu i pritisnite **[OK]** da uđete u meni. Izaberite **povratak (Return)** u direktorijumu, i pritisnite **[OK]** taster da se vratite na prethodni direktorijum. Izaberite ciljni folder i pritisnite **[OK]** da uđete u folder. Zatim pritisnite taster **[▲]/[▼]/[◀]/[▶]** da odaberete željeni fajl i pritisnite **[▶]** da ga pustite. Pritisnite taster **[↵]** za povratak na desktop.

Pažnja:

1. Nestandardni USB uređaji se verovatno ne mogu prepoznati; u tom slučaju ih zamenite standardnim USB uređajem;
2. Sistem za strimovanje ima određene restrikcije po pitanju formata fajlova; sistem neće normalno puštati fajlove ako su van ograničenja sistema;
3. Ne uklanjajte USB uređaj dok se koristi, inače sistem ili uređaj mogu imati problem; Pre nego što zamenite USB uređaj, isključite napajanje uređaja;
4. Sistem podržava standardne USB1.1 i USB2.0 uređaje, kao što su USB uređaji za skladištenje podataka i prenosivi hard diskovi;
5. Maksimalna izlazna struja na USB portu ovog uređaja je 500mA, a ako je izvan ovog opsega, uključice se samozaštita; koristite spoljni izvor ako uključujete spoljni uređaj visoke struje;
6. Sistem je komplikovan; kada čita ili pušta fajlove, ekran može da se zamrzne i određene funkcije mogu biti neaktivne zbog kompatibilnosti i stabilnosti za USB uređajem; u tom slučaju, isključite uređaj i ponovo pokrenite sistem.

Pritiskom na taster **[INFO]** mogu da se prikažu ili sakriju alati. Dok se fajl pušta, izaberite opciju iz menija koju želite i pritisnite taster **[OK]** da izvršite tu operaciju; možete da pritisnete taster **[↵]** da izađete iz režima za puštanje fajlova, ili pritisnite **[▶]/[■]/[◀]/[▶]** taster na daljinskom upravljaču da iskoristite prečice za te operacije.

Rešavanje problema

- **Na slici na televizoru se pojavljuju pahuljice i čuje se šum u pratećem zvuku.**
 1. Proverite da li je utikač za antenu labav ili da li je kabl u dobrom stanju.
 2. Proverite tip antene (VHF/UHF).
 3. Podesite smer i položaj antene.
 4. Pokušajte da koristite pojačavač signala.

- **Na ekranu nema ni slike ni zvuka. Svetlo za indikaciju nije uključeno.**

Proverite da li kabl povezan.

- **Na TV slici se javljaju isprekidane linije ili trake koje smetaju.**

Nemojte koristiti fen za kosu na struju pored TV uređaja i prilagodite smer antene kako biste smanjili smetnje.

- **Na TV ekranu se pojavljuju duple slike.**

1. Upotrebite visoko orijentisanu antenu.
2. Podesite smer antene.

- **Slike su bezbojna.**

Uđite u podešavanje „Slike“ (Picture) da povećate zasićenost boja.

- **TV nema prateći zvuk.**

1. Podesite jačinu zvuka na odgovarajući stepen.
2. Pritisnite taster [] na daljinskom upravljaču da otkazete režim bez zvuka.

- **Na ekranu nema ulaznih podataka za sliku. Svetlosni indikator treperi.**

1. Proverite da kabl za signal nije labav ili otpao. Ponovo ga povežite.
2. Računar je možda u standby režimu, pokrenite ga ponovo.

- **Rastojanje za daljinski upravljač je kratko ili van kontrole.**

1. Uklonite predmete kako bi se izbeglo blokiranje prostora za primanje signala iz daljinskog upravljača.
2. Zamenite bateriju.

- **Mašina uređaja je spora, sistem pada, ne mogu da upravljam uređajem.**

Isključite prvo napajanje, i ponovo uključite napajanje za oko 1-2 minuta, a zatim ponovo uključite TV uređaj.

Tehničke specifikacije

Glavni uređaj

Maksimalna rezolucija	1366X768
Najbolja rezolucija	1360X768@60Hz
Električno napajanje	100-240VAC 50/60Hz
Potrošnja el. energije kod zvučnika	6W+6W

Dimenzije (D x Š x V) i težina

Bez postolja	Neotpakovano: 732 x 76 x 432 (mm ³)
Sa postoljem	Neotpakovano: 732 x 193 x 486(mm ³) Pakovanje: 797 x 115 x 488(mm ³) Neto težina: 4kg Bruto težina: 5.2kg

Operativno okruženje:

Temperatura: 5°C ~ 40°C

Relativna vlažnost vazduha: 10% ~ 85%

Atmosferski pritisak: 86kPa ~ 106 kPa

Okruženje za skladištenje:

Temperatura: -20°C ~ 55°C

Relativna vlažnost vazduha: 5% ~ 95%

Atmosferski pritisak: 86kPa ~ 106 kPa

Tehničke specifikacije za TV

1. Podržani standard:

ATV: PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G, L/L';

DTV: DVB-T/T2/C(DVB-S/S2 opciono).

2. Ulaz za antenu: 75Ω koaksijalni, nebalansirani.
3. AV video ulaz: 75Ω, 1±0.1Vp-p, RCA priključak.
4. AV audio ulaz: 20KΩ, 0.2~2Vrms.
5. HDMI video ulaz: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P.

HDMI režim prikazivanja

32"


VESA režim			
Br.	Režim	Rezolucija	Stopa osvežavanja
1	VGA	720x400	70Hz
2		640x480	60Hz
3	SVGA	800x600	60Hz
4	XGA	1024x768	60Hz
5	WXGA	1360x768	60Hz

Napajanje

Režim	Potrošnja energije
Normalan rad	≤ 55W
Standby režim	≤0,5W

Uputstvo za postavljanje postolja

Prvo postavite uređaj na ravnu podlogu, utvrdite levu i desnu stranu postolja, i prednji i zadnji smer za montažu postolja, a zatim instalirajte postolja na donjem delu poledine uređaja, kako pokazuju strelice na slici. Poravnajte rupe za vijke, a zatim pričvrstite vijke (vodite računa da modul postolja bude postavljen kao na slici, inače se ne može izvršiti montaža.)



Napomena: Stvarni izgled postolja i uređaja se može razlikovati od slike; molimo vas da pogledate stvarni uređaj.